

# IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

## O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU

*"Vetprodukt" a.d. Prnjavor*

Banja Luka, juli.2015. godine

## **SADRŽAJ**

	<b>Strana</b>
<b>IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA</b>	1-2
<b>IZJAVA RUKOVODSTVA</b>	3
<b>FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI</b>	
Bilans uspjeha	4-5
Bilans stanja	6-7
Izveštaj o promjenama na kapitalu	8
Bilans tokova gotovine	9
<b>NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE</b>	10 – 33

SKUPŠTINI DRUŠTVA I UPRAVNOM ODBORU  
“VETPRODUKT” A.D. PRNJAVOR

## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### *Uvod*

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja „VETPRODUKT a.d.“ Prnjavor (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

### *Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje*

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za interne kontrole koje su relevantne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili grešaka.

### *Odgovornost revizora*

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu da postupamo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje mišljenja sa rezervom.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

### *Osnova za mišljenje sa rezervom*

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 19 uz priložene finansijske izvještaje, kratkočne finansijske obaveze Društva na dan 31. decembra 2014. godine iznose 279,800 KM. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrdili smo da se radi o obavezama koje su nastale po osnovu dugoročnog i kratkoročnog kredita koji su Društvu odobreni 14. oktobra 2014. godine od strane NLB Razvojne banke a.d., Banja Luka, Filijala Prnjavor. Društvo je ove kredite knjižilo na zbirno kao kratkoročne finansijske obaveze a na dan bilansiranja nije iskazalo dio ovih obaveza koji dospijeva do godine dana. Na osnovu uvida u dokumentaciju utvrdili smo da se od iskazanog iznosa najmanje 131,902 KM odnosi na dugoročne obaveze. Na osnovu navedenog smatramo da su dugoročne finansijske obaveze u priloženim finansijskim izvještajima podcijenjene a kratkoročne finansijske obaveze precijenjene za navedeni iznos.

### *Izražavanje mišljenja sa rezervom*

Po našem mišljenju, osim za pitanja kako je objašnjeno u osnovama za izražavanje mišljenja sa rezervom, finansijski izvještaji **istinito i objektivno**, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.


### *Skretanje pažnje:*

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na slijedeće:

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 2.2 uz priložene finansijske izvještaje Društvo sastavlja svoje finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Kratkoročne obaveze Društva na dan 31. decembra 2014. godine iznose 465,691 KM. i veće su od njegove obrtno imovine za 67,610 KM (31. decembra 2013. godine - za 222,836 KM). Na osnovu navedenog Društvo bi moglo u narednom izvještajnom periodu biti suočeno sa nelikvidnosti, odnosno da ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje kratkoročne obaveze prema dobavljačima, povjeriocima i kreditorima u trenutku dospeljeća. Rukovodstvo smatra da će Društvo biti u mogućnosti da obezbijedi adekvatna sredstva kroz povećanja obima poslovanja, kako ne bi imalo problema u izmirivanju dospjelih obaveza u narednim obračunskim periodima. Prema dokumentaciji kojom raspoložemo Društvo je do dana revizije izmirilo kratkoročne obaveze po osnovu okvirnog kredita odobrenog od UniCredit banke d.d., Filijala Prnjavor u iznosu od 34,643 KM.

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 3.12 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo nije na dan 31. decembra 2014. godine izvršilo rezervisanje po osnovu obračuna i ukalkulisavanja sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine za odlazak u penziju, u skladu sa MRS 19 „Naknade zaposlenima“, jer smatra da navedeno rezervisanje nije materijalno značajno na ukupne finansijske izvještaje Društva.

Banjaluka, Juli 2015. godine



*Lužija Bojan*  
Ovlašćeni revizor

## **IZJAVA RUKOVODSTVA**

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih izvještaja Društva za godinu koja se završila 31. decembra 2014. godine, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2014. godine i rezultata poslovanja i novčanih tokova za godinu koja se završila na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

Računovodstvena regulativa Republike Srpske propisuje odgovornost Rukovodstva pravnih lica da finansijske izvještaje priprema na način koji obezbjeđuje istinito i objektivno prikazivanje svih poslovnih transakcija obavljenih u toku obračunskog perioda, kao i rezultata poslovanja na kraju obračunskog perioda. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za uspostavljanje sistema računovodstvene evidencije kojom se, sa razumnom preciznošću obezbjeđuje objelodanjivanje finansijske pozicije Društva i rezultata poslovanja. Takođe, računovodstveni sistem treba da garantuje da su finansijski izvještaji sastavljeni i prezentirani u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

Rukovodstvo, takođe, ima opštu odgovornost u slučaju preduzimanja akcija u cilju zaštite imovine Preduzeća i spriječavanja i razotkrivanja pronevjera i drugih neregularnosti.

Priхватamo našu odgovornost za istinit i objektivан prikaz finansijskih izvještaja.

Potpisano u ime Akcionarskog društva "**Vetprodukt**" a.d., Prnjavor

Dragica Planinčić

Direktor





Matični broj: 01292119  
 Šifra djelatnosti: 01.47  
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:  
**AD VETPRODUKT**  
 Sjedište: PRNJAVOR  
 JIB: 4401218890007

Žiro računi: 562-099-00003024-55  
 551-016-00005016-57



**Bilans uspjeha**  
 (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)  
 za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>				
<b>I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)</b>		201	1.044.122	1.168.500
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	120.104	117.481
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	120.104	117.481
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	729.814	910.749
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	729.814	910.749
612	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210	102.209	123.058
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	87.293	2.806
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	4.702	14.406
<b>II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)</b>		216	1.110.088	1.241.204
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	93.342	92.102
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	625.751	695.333
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	211.984	219.766
520 i 521	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	210.158	214.351
522 i 529	b) Ostali lični rashodi	221	1.826	5.415
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	11.168	21.747
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	135.931	191.238
540	a) Troškovi amortizacije	224	135.931	191.238
541 do 549	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	19.744	14.068
555	7. Troškovi poreza	227	12.168	6.950
556	8. Troškovi doprinosa	228		
<b>B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)</b>		229	0	0
<b>V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)</b>		230	65.966	72.704
<b>G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>				
<b>I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)</b>		231	551	4.182
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	1	1
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	550	4.181
<b>II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)</b>		238	26.565	15.955
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	26.565	13.773
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
564	5. Ostali finansijski rashodi	243		2.182
<b>D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238)</b>		244	0	0
<b>Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238)</b>		245	91.980	84.477
<b>E. OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>				
<b>I OSTALI PRIHODI (247 do 256)</b>		246	508	22.342
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	482	370
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	26	21.972

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
57	<b>II OSTALI RASHODI (258 do 267)</b>	257	1,068	1,044
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodatog materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	1,025	1,028
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	43	16
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267		
	<b>Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)</b>	268	0	21,298
	<b>Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)</b>	269	560	0
	<b>I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>			
68	<b>I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)</b>	270	95,000	65,398
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274	95,000	65,398
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	<b>II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)</b>	280	0	0
580	1. Obezvrijeđenje nematerijalnih ulaganja	281		
581	2. Obezvrijeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvrijeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvrijeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvrijeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrijeđenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrijeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
589	8. Obezvrijeđenje ostale imovine	288		
	<b>J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)</b>	289	95,000	65,398
	<b>K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)</b>	290	0	0
690 i 691	<b>L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA</b>	291		
590 i 591	<b>LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA</b>	292		
	<b>M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292)	293	2,460	2,219
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)	294	0	0
	<b>N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>			
721	1. Poreski rashodi perioda	295	694	408
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
	<b>NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA</b>			
	1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)	298	1,766	1,811
	2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)	299	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)</b>	300	1,140,181	1,260,422
	<b>UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)</b>	301	1,137,721	1,258,203
723	<b>O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA</b>	302		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	304		
	Obična zarada po akciji	305		
	Razrijeđena zarada po akciji	306		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	307	24	24
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	308	24	24


(M.P.)

U PRNJAVORU  
Dana, 26.02.2015.  
Lice sa licencom: MILIVOJAC ZIVANKA  
Direktor: PLANINCIC DRAGICA



Matični broj: 01292119  
 Šifra djelatnosti: 01.47  
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog  
 lica ili preduzetnika:  
**AD VETPRODUKT**  
 Sjedište: PRNIAVOR  
 JIB: 4401218890007

Žiro računi: 562-099-00003024-55  
 551-016-00005016-57



**Bilans stanja**  
 (Izvještaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.12.2014. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)</b>	001	3.521.777	2.054.684	1.467.093	1.488.652
01	<b>I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)</b>	002	2.716	2.716	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	2.716	2.716	0	
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			0	
02	<b>II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE</b>	008	2.880.131	1.914.509	965.622	996.327
020	1. Zemljište	009	242.256		242.256	242.256
021	2. Građevinski objekti	010	1.674.989	1.236.059	438.930	456.319
022	3. Postrojenja i oprema	011	962.886	678.450	284.436	297.752
023	4. Investicione nekretnine	012			0	
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013			0	
029	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014			0	
03	<b>III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)</b>	015	638.930	137.459	501.471	492.325
030	1. Šume	016			0	
031	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032	3. Osnovno stado	018	638.930	137.459	501.471	492.325
033	4. Sredstva kulture	019			0	
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
04	<b>IV DUGOROČNI FINANSUSKI PLASMANI (022 do 029)</b>	021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
050	<b>V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	030			0	
	<b>B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)</b>	031	398.081	0	398.081	321.682
10 do 15	<b>I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)</b>	032	316.789	0	316.789	233.003
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	49.842		49.842	43.181
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	226.820		226.820	141.820
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	32.612		32.612	30.319
130 do 139	4. Zalihe robe	036	7.515		7.515	12.124
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038			0	5.559
20, 21, 22	<b>II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA</b>	039	81.292	0	81.292	88.679
200, dio 209	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	79.937	0	79.937	67.991
201, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041			0	
202, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	51.954		51.954	55.339
203, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043			0	
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044			0	
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	27.983		27.983	12.652
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049			0	
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	834	0	834	6.618
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	834		834	6.618
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	521		521	14.070
280 do 289, osim 288	5. Aktiva vremenska razgraničenja	059			0	
288	<b>III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	060			0	
29	<b>V. GUBITAK IZNAJ VISINE KAPITALA</b>	061			0	
	<b>G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)</b>	062	3.919.858	2.054.684	1.865.174	1.810.334
880 do 888	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	063			0	
	<b>D. UKUPNA AKTIVA (062+063)</b>	064	3.919.858	2.054.684	1.865.174	1.810.334







Matični broj: 01292119  
 Šifra djelatnosti: 01.47

3 računi: 562-099-00003024-55  
 551-016-00000016-57

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:  
**AD VETPRODUKT**

Sjedište:  
 PRNIAVOR  
 440.12.18890007

**Izveštaj o promjenama u kapitalu**  
 za period koji se završava na dan 31.12.2014. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnima privrednog društva									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Akcijski kapital i udjeli u društvu za ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisija, premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno	Manjinski interes	Ukupni kapital		
1	Stanje na dan 01.01.2013. god.	901	1.509.082	-828.705	54.712	530.727	1.265.816	0	1.265.816		
2	Efekt promjena u računovodstvenim politikama	902			0	0	0	0	0		
3	Efekt ispravke grešaka	903					0	0	0		
4	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2013. god. (901 ± 902 ± 903)	904	1.509.082	-828.705	54.712	530.727	1.265.816	0	1.265.816		
5	Efekt revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905					0	0	0		
6	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906					0	0	0		
7	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907					0	0	0		
8	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					0	0	0		
9	Neto dobitak/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					0	0	0		
10	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokrivenje gubitka	910					0	0	0		
11	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911					0	0	0		
12	Stanje na dan 31.12.2013. god. / 01.01.2014. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 ± 911)	912	1.509.082	-828.705	54.712	530.727	1.265.816	0	1.265.816		
13	Efekt promjena u računovodstvenim politikama	913					0	0	0		
14	Efekt ispravke grešaka	914					0	0	0		
15	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2014. god. (912 ± 913 ± 914)	915	1.509.082	-828.705	54.712	530.727	1.265.816	0	1.265.816		
16	Efekt revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916					0	0	0		
17	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917					0	0	0		
18	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918					0	0	0		
19	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					1.766	1.766	1.766		
20	Neto dobitak/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920			90	-530.637	0	0	0		
21	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokrivenje gubitka	921					0	0	0		
22	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	1.509.082	-298.068	54.802	1.766	1.267.582	0	1.267.582		
23	Stanje na dan 31.12.2014. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 ± 922)	923	1.509.082	-298.068	54.802	1.766	1.267.582	0	1.267.582		



AGENCIJA ZA JOSPEREKAZNE  
 INFORMATIVNE I STATISTIČKE USLUGE  
 A. D. BABA LUKA  
 DOSLOVNIČKA PRNIAVOR

U PRNIAVORU  
 Dana, 26.02.2015.  
 Lice sa licencom: MILIVOJAC ZIVANKA  
 Direktor: PLANINIC DRAGICA



Matični broj: 01292119  
 Šifra djelatnosti: 01.47  
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:  
 AD VETPRODUKT  
 Sjedište: PRNJAVOR  
 JIB: 4401218890007

Žiro računi: 562-099-00003024-55  
 551-016-00005016-57



**Bilans tokova gotovine**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
2	<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)</b>	501	1.003.150	1.245.069
3	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	997.898	1.226.222
4	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	4.702	14.406
5	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	550	4.441
6	<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)</b>	505	1.126.724	1.263.547
7	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	879.026	1.020.464
8	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	213.169	212.523
9	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	26.565	13.511
10	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	204	832
11	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	7.760	16.217
12	<b>III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)</b>	511	0	0
13	<b>IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)</b>	512	123.574	18.478
14	<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
15	<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)</b>	513	1	1
16	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
17	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
18	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19	4. Prilivi po osnovu kamata	517	1	1
20	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
22	<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)</b>	520	0	0
23	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
24	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
25	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
26	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
27	<b>III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)</b>	525	1	1
28	<b>IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)</b>	526	0	0
29	<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
30	<b>I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)</b>	527	338.474	196.097
31	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
33	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	338.474	196.097
34	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
35	<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)</b>	532	220.685	176.404
36	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
38	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	220.685	176.404
39	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
41	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42	<b>III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)</b>	539	117.789	19.693
43	<b>IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)</b>	540	0	0
44	<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)</b>	541	1.341.625	1.441.167
45	<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)</b>	542	1.347.409	1.439.951
46	<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)</b>	543	0	1.216
47	<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)</b>	544	5.784	0
48	<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	545	6.618	5.402
49	<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	546		
50	<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	547		
51	<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)</b>	548	834	6.618



U PRNJAVORU  
 Dana, 26.02.2015.  
 Lice sa licencom: MILIVOJAC ZIVANKA  
 Direktor: PLANINCIC DRAGICA



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**1. OSNIVANJE I DJELATNOST**

**(a) Osnivanje**

Osnovno državno preduzeće “Vetprodukt” Prnjavor je osnovano 1989. godine godine i pod tim imenom poslovalo sve do procesa privatizacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. ODP “Vetprodukt” je privatizirano u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (Službeni glasnik RS, broj: 24/98) nakon čega je, na osnovu diobanog bilansa i Obavještenja o izvršenoj privatizaciji 06. decembra 2001. godine upisano u registar osnovnog suda Banja Luka broj 1-179-00 kao Proizvodno uslužno akcionarsko društvo Vetprodukt Prnjavor.

Tom prilikom je je 55% državnog kapitala Vetprodukt-a privatizovano vaučer ponudom a Direkcija za privatizaciju Republike Srpske je putem licitacije izvršila prodaju 30 % ukupne vrijednosti državnog kapitala Preduzeća. Od preostalih 15% državnog kapitala 10% vrijednosti akcija je pripalo Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje RS a 5% vrijednosti akcija Fondu za restituciju RS.

Skraćeni naziv Društva je: “VETPRODUKT” a.d. Prnjavor.

Kupac većinskog djela akcijskog kapitala je tada postala dr.vet.med. Dragica Planinčić iz Prnjavora.

Dana 11. juna 2002. godine je zaključen Ugovor između Centralnog registra hartije od vrijednosti i Vetprodukt-a Prnjavor, broj 04-194/2002, o registraciji hartija od vrijednosti i vođenju računa Društva u registru HOV.

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-11-001922 od 05. avgusta 2011.godine, u registar ovog suda je izvršen upis usklađivanja osnivačkih akata Društva sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08) i upis usklađivanja djelatnosti Društva sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl. Glasnik Republike Srpske“ broj 119/2010), a na osnovu člana 22. Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl. Glasnik Republike Srpske“ broj 74/2010).

Društvo je na dan 31. decembar 2014. godine zapošljavalo 24 stalno i povremeno zaposlenih radnika (31. decembra 2013. godine 24 stalno i povremeno zaposlenih radnika).

Organi u Društvu su: Skupština akcionara - kao organ vlasnika kapitala, Upravni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

Sjedište Društva je u Prnjavoru, ul. Vojvode Stepe bb.

Na dan 31. decembra 2014. godine Većinski vlasnik akcijskog kapitala sa 55,8% učešća i direktor Društva je dr.vet.med. Dragica Planinčić iz Prnjavora.

**(b) Djelatnost**

Pretežna djelatnost Društva prema Obavještenju Zavoda za statistiku Republike Srpske broj: 10196 od 21.09.2011. godine je upisana pod šifrom 01.47 – uzgoj peradi .

Ostale registrovane aktivnosti Društva su:

- Poljoprivredne usluge za stočarstvo,
- Trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima,
- Proizvodnja stočne hrane i konditorskih proizvoda,
- Sakupljanje i primarna prerada otpadaka biljnog i životinjskog porijekla,
- Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

**2.1. Osnove za prikazivanje finansijskih izvještaja**

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", broj 79/09), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 84/09 i 120/11), kao i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu ("Službeni glasnik RS", broj 84/09).

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske.

Uporedne podatke predstavljaju finansijski izvještaji prethodne godine.

***Propisi, standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu***

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS), koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2009. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske. Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 52/11), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obavezi da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodne standarde revizije (ISA), Kodeks etike za profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

Pored navedenog, dana 15. jula 2010. godine Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske ("Savez RR RS") je donio "Odluku o početku obavezne primjene izdanja MRS/MSFI (objavljenih do 1. januara 2009. godine)", a na osnovu "Odluke o ovlaštenjima za prevod i objavljivanje" nadležne Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine od 10. marta 2006. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 81/06), kojom se takva ovlaštenja daju Savezu RR RS. Navedeno izdanje IAS/IFRS je odobreno od strane Fondacije odbora Međunarodne računovodstvene standarde kao zvanični prevod na srpski jezik za Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku), Srbiju i Crnu Goru. Prema navedenoj Odluci IAS/IFRS objavljeni do 1. januara 2009. godine obavezno se primjenjuju na finansijske izvještaje sačinjene i prezentovane u Republici Srpskoj za obračunske periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

Međutim, promjene u važećim standardima i tumačenjima, kao i novousvojeni standardi i tumačenja, izdati nakon 1. januara 2009. godine, nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Republici Srpskoj i, saglasno tome, nisu primijenjeni u sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja.

Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srpske od IFRS i IAS mogu imati na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja Društva, priloženi finansijski izvještaji se ne mogu smatrati finansijskim izvještajima sastavljenim u potpunoj saglasnosti sa IFRS i IAS.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim standardima i tumačenjima, kao i novousvojene standarde i tumačenja izdata nakon 1. januara 2009. godine, i nakon ustanovljavanja standarda i tumačenja koji su relevantni za Društvo, ima namjeru da iste primijeni u sastavljanju finansijskih izvještaja nakon što oni budu zvanično prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (NASTAVAK)**

**2.2. Stalnost poslovanja**

Društvo sastavlja svoje finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Društvo je u poslovnoj 2014. godini ostvarilo neto dobitak od 1,811 KM. Kratkoročne obaveze Društva dan 31. decembra 2014. godine iznose 597,593 KM i veće su od njegove obrtno imovine za 199,512 KM (31. decembra 2013. godine - za 222,836 KM). Na osnovu navedenog Društvo bi moglo u narednom izvještajnom periodu biti suočeno sa nelikvidnosti, odnosno da ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje kratkoročne obaveze prema dobavljačima, povjeriocima i kreditorima u trenutku dospjeća. Rukovodstvo smatra da će Društvo biti u mogućnosti da obezbijedi adekvatna sredstva kroz povećanja obima poslovanja, kako ne bi imalo problema u izmirivanju dospjelih obaveza u narednim obračunskim periodima.

**2.3. Korišćenje procjenjivanja**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza kao i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja.

Usvojene osnovne računovodstvene politike su date u nastavku.

**3. PREGLED OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**3.1. Prihodi od prodaje**

Prihodi od prodaje usluga se iskazuju po pravičnoj vrijednosti sredstava koja je primljena ili će biti primljena, u neto iznosu nakon umanjenja za date popuste, povraćaje proizvoda i porez na dodatu vrijednost.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se rizik i korist povezana sa pravom vlasništva prenosi na kupca, a to podrazumijeva datum isporuke kupcu.

Prihodi od prodaje usluga priznaju se u periodu u kojem su usluge izvršene, dok se prihodi i rashodi od kamata na kratkoročne finansijske obaveze i depozite knjiže u korist, odnosno na teret, obračunskog perioda na koji se odnose.

Kamate na dugoročna sredstva se tokom perioda finansiranja nekretnina, postrojenja i opreme kapitaliziraju.

**3.2. Troškovi tekućeg održavanja i popravki**

Troškovi tekućeg održavanja i popravki nekretnina, postrojenja i opreme iskazani su u stvarno nastalom iznosu.

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na dan bilansa stanja.

**3.2. Troškovi tekućeg održavanja i popravki (nastavak)**

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu važećem na dan svake promjene. Nastale pozitivne i negativne kursne razlike se knjiže u korist ili na teret bilansa uspjeha.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2014. i 2013. godine

**3. PREGLED OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.3. Preračunavanje sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja**

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja na dan bilansa stanja i kursne razlike nastale preračunom poslovnih promjena u stranim sredstvima plaćanja u toku godine, knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

**3.4. Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti i eventualna obezvrjeđenja vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove po osnovu nabavke i troškove dovođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Naknadni izdaci na nekretninama, postrojenjima i opremi priznaju se kao sredstvo samo kada se sa tim izdacima poboljšava stanje sredstava iznad njihovog prvobitnog procijenjenog standardnog učinka. Svi ostali naknadno nastali izdaci na nekretninama, postrojenjima i opremi priznaju se kao rashodi u periodu u kojem su nastali.

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom se smatraju ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobit koja nastane prilikom rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih poslovnih prihoda. Gubitak nastao prilikom otuđivanja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se na teret ostalih poslovnih rashoda.

Adaptacije, obnavljanja i popravke koje produžavaju vijek korišćenja sredstva, uvećavaju vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme. Opravke i održavanja se knjiže na teret tekućeg obračunskog perioda i prikazuju kao troškovi poslovanja.

Osnovna sredstva u pripremi se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za sve eventualne priznate gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija ove imovine počinje u trenutku kada je ova imovina spremna za upotrebu.

Sredstvo izgrađeno u sopstvenoj režiji priznaje se po cijeni koštanja pod uslovom da ona ne prelazi tržišnu vrijednost.

Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrijednosti i ne amortizuje se zbog pretpostavke da ima neograničen vijek trajanja. Amate na dugoročna sredstva se tokom perioda finansiranja nekretnina, postrojenja i opreme kapitaliziraju.

**3.5. Nematerijalna ulaganja i ulaganja**

Nematerijalna ulaganja su iskazana po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti i eventualna obezvrjeđenja vrijednosti. Naknadna mjerenja se vrše po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za trošak amortizacije i eventualne gubitke od umanjenja vrijednosti. Kamate se tokom perioda finansiranja nematerijalnog ulaganja ne kapitaliziraju.

**3.6. Amortizacija**

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava tako da se nabavna vrijednost nekog sredstva, izuzev zemljišta i osnovnih sredstava u pripremi, otpisuju primjenom linearne metode tokom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost koja je postojala na početku godine, kao i nabavna vrijednost osnovnih sredstava koja su nabavljena ili aktivirana tokom perioda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2014. i 2013. godine

**3. PREGLED OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.6. Amortizacija (nastavak)**

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije.

Korisni vijek upotrebe i stope amortizacije pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije u 2013. godini je sljedeći:

<u>Amortizacija</u>	<u>Stopa amortizacije</u> <u>u %</u>	<u>Vijek trajanja</u> <u>-godina</u>
Građevinski objekti	1,3% - 5,0 %	20-77
Oprema za osnovnu djelatnost	10 % -20,0 %	5-10
Rasplodno jato	16,67 %	6

**3.7. Zalihe**

Zalihe se evidentiraju po vrijednosti nižoj od nabavne i neto prodajne. Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Zalihe gotovih proizvoda vode se po cijeni koštanja, a kretanje zaliha po prosječnim neto prodajnim vrijednostima.

Vrijednost zaliha goriva, materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara se utvrđuje po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuje 100% prilikom izdavanja u upotrebu.

Zalihe robe na veliko i malo se vrednuju po prosječnim nabavnim cijenama ili neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti koja je niža. U cijenu zaliha robe uračunava se i pripadajući dio zavisnih troškova nabavki.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Za oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima vrši se odgovarajuća ispravka vrijednosti, ili se u cjelosti otpisuju.

**3.8. Finansijski i operativni lizing**

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing u svim slučajevima kada se lizingom, na korisnika lizinga, prenose u najvećoj mjeri svi rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad sredstvima. Svaki drugi lizing se klasifikuje kao operativni lizing.

***Društvo kao davalac lizinga***

Prihod po osnovu operativnog lizinga (prihod od renti/zakupa) priznaje se primjenom linearne metode tokom perioda trajanja lizinga. Indirektni troškovi nastali u pregovorima i ugovaranjem operativnog lizinga dodaju se knjigovodstvenom iznosu iznajmljenog sredstva i priznaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja lizinga. Društvo u izvještajnoj godini nije bilo davalac lizinga.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2014. i 2013. godine

**3. PREGLED OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.8. Finansijski i operativni lizing (nastavak)**

*Društvo kao korisnik lizinga*

Sredstva koja se drže po ugovorima o finansijskom lizingu se prvobitno priznaju kao sredstva Društva po sadašnjoj vrijednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilansu stanja kao obaveza po finansijskom lizingu.

Plaćanje rata lizinga se raspoređuje između finansijskih troškova i smanjenja obaveza po osnovu obaveza lizinga sa ciljem postizanja konstantne stope učešća u neizmirenom iznosu obaveze. Finansijski rashodi se priznaju odmah u bilansu uspjeha, osim ako se direktno mogu pripisati sredstvima koja se osposobljavaju za upotrebu, u kojem se slučaju kapitalizuju u skladu sa opštom politikom Društva o troškovima pozajmljivanja.

Rate po osnovu operativnog lizinga se priznaju kao trošak na linearnoj osnovi za vrijeme trajanja lizinga, osim kada postoji neka druga sistematska osnova koja bolje odslikava vremenski šablon trošenja ekonomskih koristi od iznajmljenog sredstva.

U slučaju kada se odobravaju lizing olakšice, one ulaze u sastav operativnog lizinga i priznaju se kao obaveza. Ukupna korist od olakšica priznaje se kao smanjenje troškova iznajmljivanja na linearnoj osnovi, osim kada postoji neka druga sistematska osnova koja bolje oslikava vremensku strukturu trošenja ekonomskih koristi od iznajmljenog sredstva. Društvo u izvještajnoj godini nije bilo korisnik lizinga.

**3.9. Finansijski instrumenti**

Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja, od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za instrument.

**a) Finansijska sredstva**

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definisana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu, i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcione troškove.

*Dugoročna potraživanja i krediti*

Dugoročna potraživanja i krediti sastoje se od dugoročnog kredita odobrenih na period duži od godinu dana. Dugoročna potraživanja i krediti su vrjednovani po amortizovanom trošku primjenom efektivne kamatne stope, umanjeno za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Društvo nema dugoročnih potraživanja po bilo kom osnovu.

*Potraživanja od kupaca i druga potraživanja*

Potraživanja od kupaca priznaju se po njihovoj nominalnoj vrijednosti. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na teret rashoda u bilansu uspjeha na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj vjerovatnoj naplativosti.

Druga potraživanja sastoje se od potraživanja za preplaćene poreze, porez na dodatu vrijednost, potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja.

*Gotovina i gotovinski ekvivalenti*

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.



### 3. PREGLED OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

#### 3.9. Finansijski instrumenti (nastavak)

##### a) Finansijska sredstva (nastavak)

###### *Prestanak priznavanja finansijskih sredstava*

Društvo će prestati priznavati finansijska sredstava samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekat.

Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskim sredstvom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsko sredstvo.

##### b) Finansijske obaveze

Finansijske obaveze obuhvataju dugoročne obaveze, kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze.

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u iznosu primljenih sredstava. Nakon početnog priznavanja, finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata umanjene za otplate glavnice, uvećane za iznose kapitalizovanih kamata i umanjene za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

###### *Obaveze iz poslovanja*

Obaveze prema dobavljačima se vrednuju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga, se iskazuju po umanjenoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope koja aproksimira efektivnoj kamatnoj stopi.

#### 3.10. Razgraničeni prihodi i rashodi

Razgraničeni prihodi i rashodi predstavljaju vrijednost sredstava koji se umanjuju u iznosu koji predstavlja iznos godišnjeg prihoda ili rashoda.

#### 3.11. Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj procjeni rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da bi se takve obaveze izmirile.

#### 3.12. Naknade zaposlenima

##### *a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih*

U skladu sa domaćim propisima Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima.

Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

### 3. PREGLED OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

#### 3.12. Naknade zaposlenima (nastavak)

##### *b) Obaveze po osnovu otpremnina*

U skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom („Službeni glasnik RS“, broj 27/06), Društvo je obavezno da zaposlenima, pri odlasku u penziju, isplati otpremnine u visini do tri mjesečne plate ostvarene od strane zaposlenog i obračunate u skladu sa kolektivnim ugovorom. Osim toga, Društvo može da isplaćuje i jubilarne nagrade u visini između jedne i dvije prosječne mjesečne plate poslodavca. Broj mjesečnih zarada za jubilarne nagrade određuje se na osnovu broja godina koje je zaposleni proveo u Društvu.

Prema MRS 19 „Naknade zaposlenima“, zahtjeva se obračun i ukalkulisavanje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine za odlazak u penziju..

Troškovi vezani za naknade prilikom odlaska u penziju utvrđuju se korišćenjem metoda projektovanih jedinica kreditiranja, sa aktuarskim odmjerenjem koje se vrši na dan bilansa stanja. Rukovodstvo Društva nije izvršilo obračun i ukalkulisavanje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine za odlazak u penziju na dan 31. decembra 2014. godine, jer smatra da navedeno rezervisanje nije materijalno značajno na ukupne finansijske izvještaje Društva.

#### 3.13. Porezi i doprinosi

##### *Porez na tekući dobitak*

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske. Društvo je u prethodnoj poslovnoj godini i u izvještajnom periodu poslovalo sa dobitkom ali je procjena rukovodstva da nije bilo potrebno prijaviti i plaćati mjesečni iznos akontacije poreza na dobitak.

Dana 20. septembra 2006. godine usvojen je novi Zakon o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS", broj 91/06) koji se primjenjuje od 1. januara 2007. godine. Prema novom Zakonu, oporezivi dobitak prikazan u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha korigovan za stalne razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske. Ove korekcije se odnose na isključivanje prihoda i rashoda koji se nikada ne priznaju.

Novi poreski propisi Republike Srpske poznaju i privremene razlike koje se priznaju kao razgraničena potraživanja i razgraničene obaveze po osnovu poreza na dobitak.

Novousvojenim Zakonom je regulisano da se poreski gubitak, kao negativna razlika između prihoda i rashoda u postupku utvrđivanja poreske osnovice, prenosi i nadoknađuje umanjivanjem poreske osnovice u narednih pet godina. Društvo nije imalo osnova za knjiženje privremenih poreskih razlika, tj. poreskog gubitka.

Odloženi porez na dobit određen je primjenom metoda obaveze na sve privremene razlike koje postoje na dan bilansa stanja između knjigovodstvenih vrijednosti imovine i obaveza i njihovih poreskih osnovica.

Odložena poreska sredstva priznaju se za sve privremene razlike koje se mogu oduzeti i prenijete poreske gubitke, do iznosa za koji je verovatno da će se stornirati i da će biti na raspolaganju dovoljan oporeziv dobitak ili bi mogle da nastanu privremene oporezive razlike, na osnovu kojih bi mogle da se iskoriste ove privremene razlike koje se mogu oduzeti, kao i neiskorišteni poreski gubici.

Knjigovodstvena vrijednost svih odloženih poreskih sredstava provjerava se na dan svakog bilansa stanja i umanjuje se za iznos za koji više nije vjerovatno da će se stornirati i da će biti ostvaren dovoljan oporezivi dobitak koji bi omogućio da se iskoriste odložena poreska sredstva.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**3. PREGLED OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.13. Porezi i doprinosi (nastavak)**

*Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike.*

Odložena poreska sredstva i obaveze se odmjeravaju prema poreskim stopama za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu realizacije sredstava ili izmirenja (plaćanja) obaveza, zasnovanim na važećim poreskim zakonima. Stopa poreza koja se primjenjuje je 10%.

*Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata*

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi se evidentiraju u okviru ostalih poslovnih rashoda.

*Porez na dodanu vrijednost*

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni list BiH", broj 9/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2006. godine, čime je zamijenjen dosadašnji sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga.

**3.14. Pravična (fer) vrijednost**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti onih sredstava i obaveza za koje postoje zvanične tržišne informacije i u slučajevima kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Pravična vrijednost za ove potrebe se definiše kao vrijednost po kojoj se sredstvo može realizovati, ili obaveza izmiriti, na dobrovoljnoj bazi između subjekata koji su upoznati sa stanjem tih sredstava, odnosno obaveza. Ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u uslovima kupoprodaje finansijskih instrumenata pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive.

Shodno tome, u takvom okruženju nije moguće pouzdano utvrditi pravičnu vrijednost. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju pravičnu vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

**4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekat na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Osnovne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje i ostale značajne izvore neizvjesnosti pri davanju procjene na dan bilansa stanja, koja nose rizik sa mogućim ishodom u materijalno značajnim korekcijama sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini predstavljene su u narednom tekstu:

#### 4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (NASTAVAK)

##### *Procijenjeni korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme*

Određivanje korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovano na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora. Adekvatnost procijenjenog preostalog korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme se analizira godišnje ili gdje god postoji indicija o značajnim promjenama određenih pretpostavki.

##### *Obezvrjeđenje vrijednosti sredstava*

Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti (nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme) stalnih sredstava prikazanih u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko sredstvo postoji obezvrjeđenje, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja.

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje nadoknadive vrijednosti.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacije rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstva prikazanog u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacije rezerve.

Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti (nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme) stalnih sredstava prikazanih u finansijskim izvještajima.

Ukoliko postoji indikacija da za neko sredstvo postoji obezvrjeđenje, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja.

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje nadoknadive vrijednosti.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacije rezerve do revalorizovanog iznosa

Na dan 31. decembra 2014. godine, na osnovu procjene rukovodstva Društva, ne postoje indikacije da je vrijednost stalnih sredstava Društva obezvrjeđena.

##### *Ispravka vrijednosti potraživanja*

Ispravku vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja obračunavamo na osnovu procijenjenih gubitaka usljed nemogućnosti kupca da ispuni neophodne obaveze. Našu procjenu zasnivamo na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnim sposobnostima naših kupaca i promjenama u uslovima prodaje, prilikom utvrđivanja adekvatnosti ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i rezultujućim budućim naplatama.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembar 2014. i 2013. godine

**4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (NASTAVAK)**

**Rezervisanja**

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koje stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

**Potraživanja od kupaca**

Potraživanja od kupaca priznaju se i evidentiraju po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku nenaplaćenih potraživanja. Procjena ispravke vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja vrši se kada naplata cjelog ili dijela potraživanja više nije vjerovatna.

Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na teret rashoda, u bilansu uspjeha.

**Kreditni od banaka i dobavljača**

Kreditni od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga, se iskazuju po umanjenoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope umjesto efektivne kamatne stope s obzirom da efekat ovakvog postupka na finansijske izvještaje, gledano u cjelini, prema procjenama menadžmenta nije materijalan.

**Obaveze iz poslovanja**

Obaveze prema dobavljačima se vrjednuju po nominalnoj vrijednosti.

**5. PRIHODI OD PRODAJE**

Prihode od prodaje učinaka u toku godine, čine:

	U KM	
	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Prihodi od prodaje robe	120,104	117,481
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	728,814	910,749
Prihodi od aktiviranja sopstvenih učinaka	102,209	123,058
Povećanje(smanjenje) vrijednosti zaliha učinaka	87,293	2,806
Prihodi od subvencija	<u>4,702</u>	<u>14,406</u>
<b>Ukupno 31.decembra</b>	<b><u>1,044,122</u></b>	<b><u>1,168,500</u></b>

Prihodi od subvencija se odnose na isplatu premija od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Bijeljina, a na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi ( Sl.glasnik RS br.99/07).

**6. OSTALI PRIHODI**

	U KM	
	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Viškovi	483	370
Prihodi od smanjenja obaveza	26	21,972
Prihodi od usklađivanja vrijednosti biološke imovine	<u>95,000</u>	<u>65,398</u>
<b>Ukupno 31.decembra</b>	<b><u>95,509</u></b>	<b><u>87,740</u></b>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembar 2014. i 2013. godine

**7. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE**

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Nabavna vrijednost prodane robe na malo	27,145	3,670
Nabavna vrijednost prodane robe na veliko	66,197	88,432
<b>Ukupno 31.decembra</b>	<b><u>93,342</u></b>	<b><u>92,102</u></b>

**8. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE**

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Troškovi materijala	506,497	632,144
Troškovi goriva i energije	119,254	63,189
<b>Ukupno 31.decembra</b>	<b><u>625,751</u></b>	<b><u>695,333</u></b>

**9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Bruto zarade i naknade zarada	210,158	214,351
Ostali lični rashodi	1,826	5,415
<b>Ukupno 31. decembra</b>	<b><u>211,984</u></b>	<b><u>219,766</u></b>

**10. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Troškovi proizvodnih usluga	11,168	21,747
Troškovi amortizacije	135,931	191,238
Nematerijalni troškovi	19,743	14,068
Direktni porezi i doprinosi	12,168	6,950
<b>Ukupno 31. decembra</b>	<b><u>179,110</u></b>	<b><u>234,003</u></b>

Troškovi proizvodnih usluga obuhvataju troškove transportnih usluga (5,002 KM), troškove usluga održavanja (2,670 KM), troškove zakupa (270 KM) troškove oglasa (370 KM), troškove carinskih i špediterskih usluga (2,665 KM), troškove komunalnih usluga (191 KM) i troškove ostalih usluga (2,856 KM).

Nematerijalni troškovi obuhvataju: troškove neproizvodnih usluga (10,074 KM), troškove premija osiguranja (2,213 KM), troškove platnog prometa i bankarskih usluga i provizija (5,790 KM), troškove članarina (416 KM) i ostale nematerijalne troškove (1,250 KM).

Direktni porezi i doprinosi obuhvataju porez na nepokretnosti (2,392 KM), naknade za komunalna i općedruštvena dobra (4019 KM), republičku i komunalnu taksu (1,500 KM), takse za registraciju motornih vozila (2,119 KM) i troškove ostalih poreza i taksa (1,134 KM).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembar 2014. i 2013. godine

11. OSTALI RASHODI

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Manjkovi	1,025	1,028
Rashodi od ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	43	16
<b>Ukupno 31.decembra</b>	<b><u>1,068</u></b>	<b><u>1,044</u></b>

12. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi su na dan 31. decembra su iznosili:

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
<b><i>Finansijski prihodi:</i></b>		
Prihodi od kamata	1	1
Ostali finansijski prihodi	550	4,181
	<b><u>551</u></b>	<b><u>4,182</u></b>
<b><i>Finansijski rashodi:</i></b>		
Rashodi od kamata	(26,565)	(13,773)
Ostali finansijski rashodi	-	(2,182)
	<b><u>(26,565)</u></b>	<b><u>(15,955)</u></b>
<b>Neto finansijski prihodi (rashodi)</b>	<b><u>(26,014)</u></b>	<b><u>(11,773)</u></b>

Rshodi kamate od 26,565 odnosi se na kamatu po ranijem kreditu Unicredit banke do vraćanja kredita u 10 mjesecu 2014. godine, kamata po novom kreditu NLB banke i ostale kamate na docnju po računima za el.energiju i dr.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembar 2014. i 2013. godine

**13. OSNOVNA SREDSTVA**

Osnovna sredstva i promjene na ovoj imovini u toku 2014. godine, prikazane su kako slijedi:

	U KM			
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Ukupno osnovna sredstva
<b>Nabavna ili Revalorizovana vrijednost</b>				
Stanje 1. januara 2014. godine	242,256	1,674,989	962,886	2,884,131
<b>31. decembra 2014. godine</b>	<b>242,256</b>	<b>1,674,989</b>	<b>962,886</b>	<b>2,880,131</b>
<b>Kumulirana ispravka vrijednosti</b>				
Stanje 1. januara 2014. godine	-	1,218,670	665,134	1,883,804
Amortizacija za 2014. godinu	-	17,389	13,316	30,705
<b>31. decembra 2014. godine</b>	<b>-</b>	<b>1,236,059</b>	<b>678,450</b>	<b>1,914,509</b>
<b>Neotpisana vrijednost 31. decembra 2014. godine</b>	<b>242,256</b>	<b>438,930</b>	<b>284,436</b>	<b>965,622</b>
<b>Neotpisana vrijednost 31. decembra 2013. godine</b>	<b>242,256</b>	<b>456,319</b>	<b>297,752</b>	<b>996,327</b>

**a) Osnovna sredstva i promjene na ovoj imovini**

U toku 2014. godine nije bilo povećanje i smanjenja vrijednosti osnovnih sredstava.

- b)** Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembra 2014. godine iznose 2,716 KM (na dan 31. decembra 2013. godine – 2,716 KM) i čine ulaganja u nabavku računovodstvenog sistema.

**14. OSNOVNO JATO**

Osnovno jato i promjene na ovoj imovini u toku 2014. godine, prikazane su kako slijedi:

	U KM	
	2014.	2013.
<b>Nabavna vrijednost osnovnog jata</b>		
Stanje na početku godine	628,211	427,563
Nabavka u toku godine	52,710	100,039
Prodaja u toku godine	(239,200)	(87,847)
Prirast u toku godine	197,209	188,456
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b>638,930</b>	<b>628,211</b>
<b>Ispravka vrijednosti osnovnog jata</b>		
Stanje na početku godine	135,886	21,743
Ispravka vrijednosti osnovnog jata	48,301	160,871
Usklađivanje vrijednosti osnovnog jata	(46,728)	(46,728)
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b>137,459</b>	<b>135,886</b>
<b>Neto stanje 31. decembra</b>	<b>501,471</b>	<b>492,325</b>



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembar 2014. i 2013. godine

15. ZALIHE

Stanje zaliha na dan 31. decembra 2014. godine prikazano je kako slijedi:

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Zalihe materijala	49,842	43,181
Zalihe nedovršene proizvodnje	226,820	141,820
Zalihe gotovih proizvoda	32,612	30,319
Zalihe robe	7,515	12,124
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b><u>316,789</u></b>	<b><u>227,444</u></b>

16. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31. decembra 2014. godine obuhvataju:

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Potraživanja od ostalih kupaca u zemlji	51,954	55,339
Druga kratkoročna potraživanja	27,983	26,722
Potraživanja za date avanse	-	5,559
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b><u>79,937</u></b>	<b><u>87,620</u></b>

Najznačajniji iznosi potraživanja od kupaca u zemlji su potraživanja od "Stella" d.o.o., Gradačac (15,245 KM), "Mix San" p.z.t.r., vl. Stojan Vračar, Prnjavor (12,090 KM), "Galina" d.o.o., Velika Kladuša (6,515 KM), "Biberkić" d.o.o., Prnjavor (5,167 KM), "Concentrana Vett" Veterinarska Stanić, Prnjavor (4,400 KM), Veterinarska stanica a.d., Prnjavor (2,519 KM), Veterinarska stanica Laktaši (1,913 KM), i drugi.

Druga kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja po osnovu ranije datog kredita za stambeno zbrinjavanje porodice radnika (12,652 KM), otkupovanja po osnovu preplaćenog poreza na dodanu vrijednost (9,567 KM) i potraživanja za više plaćen porez na dobit (5,763 KM). Do datuma bilansa zatvoreno je potraživanje po osnovu preplaćenog PDV-a 9,567 KM.

Najznačajniji promet u tekućoj godini ostvaren sa kupcima je promet sa društvima; "Stella" d.o.o., Gradačac (142,745 KM), Veterinarska stanica Doboj (42,084 KM), "Poljovet" d.o.o., Gradačac (39,578 KM), "Biberkić" d.o.o., Prnjavor ( 28,298 KM), "Ljubivit d.o.o., Ljubinje (27,595 KM), "Dub korporacija" d.o.o., Banja Luka (23,042 KM) i drugi.

Od ukupno iskazanih potraživanja od kupaca u zemlji do datuma bilansa je naplaćeno 23,097 KM.

17. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Novčana sredstva dan 31. decembra 2014. godine obuhvataju:

	<u>2014.</u>	<u>U KM 2013.</u>
Žiro i tekući račun	501	6,285
Devizni račun	333	333
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b><u>834</u></b>	<b><u>6,618</u></b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**17. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI (NASTAVAK)**

Sredstva na žiro računima su deponovana kod: “NLB Razvojne BANke” a.d., Banja Luka, Filijala Prnjavor i “Unicredit banke” a.d., Banjaluka, filijala Prnjavor. Devizni račun se vodi kod “NLB Razvojne banke” a.d., Banja Luka, filijala Prnjavor.

**18. KAPITAL I REZERVE**

**a) Akcijski kapital**

Rješenjem Osnovnog suda Banja Luka broj U/I 2311/01 od 06. decembra 2001.godine registrovan je akcijski kapital Društva od 1,509,082 akcija nominalne vrijednosti od 1,00 KM po akciji.

Akcije Društa kotiraju na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine iznosi 0.75 KM po akciji.

**18. KAPITAL I REZERVE (NASTAVAK)**

**a) Akcijski kapital (nastavak)**

Akcionari sa najvećim procentualnim učešćem u kapitalu akcionarskog društva “Vetprodukt” Prnjavor su navedeni u priloženoj tabeli. Procentualno učešće u kapitalu odgovara i procentualnom pravu glasa. Zarada po akciji je prikazana u Napomeni 24 uz priložene finansijske izvještaje.

Struktura akcijskog kapitala prema knjizi akcionara koju Društvo vodi kod centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 31.12.2014.godine je bila sljedeća:

<b>AKCIONARI</b>	<b>Procentat učešća %</b>	<b>Broj akcija 31.12.2014.</b>
Planinčić Dragica	55.80	841,993
Polara invest fond a.d. Banja Luka	21.08	318,064
Raiffeisen brokers d.o.o. Sarajevo	4.99	75,351
Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	4.68	70,617
Krivinjskij Aleksandar	0.80	12,012
Ostali akcionari	12.66	191,045
<b>Ukupno:</b>	<b>100.00</b>	<b>1,509,082</b>

**b) Dobitak (gubitak)**

Društvo je u izvještajnoj godini ostvarilo neto dobitak u iznosu od 1,766 KM (na dan 31.decembra 2013.godine -1,811 KM).

Skupština Društva je na sjednici održanoj 29. decembra 2014. godine donijela Odluku broj 75-9/14 kojom se neraspoređeni dobitak ostvaren u 2013. godini u iznosu od 1,811 KM raspoređuje dijelom na neraspoređeni dobitak ranijih godina (1,721 KM) a dijelom (90 KM) izdvaja u zakonske rezerve Društva.

Neraspoređeni dobitak ranijih godina, koji je na dan 31. decembra 2013. godine iznosio 528,916 KM, a koji je najvećim djelom je nastao iz revalorizacionih rezervi (450,588 KM) iskorišten je za pokriće dijela gubitka iz ranijih godina, na obnovu Odluke Upravnog odbora Društva broj 75-10/14 od 29. decembra 2014. godine.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**18. KAPITAL I REZERVE (NASTAVAK)**

Društvo je na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 3-2/14 od 28. januara 2014. godine Revalorizacije rezerve od 450,588 KM preknjižilo na dobitak ranijeg periodu. Ove rezerve su nastale u procesu privatizacije državnog kapitala na osnovu primjene Pravilnika o načinu i rokovima procjene i knjiženja efekata procjene vrijednosti pojedinih pozicija bilansa stanja pravnih lica uključenih u proces privatizacije državnog kapitala. Dana 26. decembra 2010.godine je donešen Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i rokovima procjene i knjiženja efekata procjene vrijednosti pojedinih pozicija bilansa stanja pravnih lica kojim je onemogućeno prenošenje revalorizacionih rezervi po bilo kom osnovu na poziciju posebnih rezervi.

Ove rezerve su služile za pokriće gubitaka iz ranijih godina i nisu iskorištene u tu svrhu pošto Društvo nije u ranijim godinama poslovalo sa gubicima. U tekućoj godini su preknjižene na dobitak ranijeg perioda koji je na osnovu Upravnog odbora Društva broj 75-10/14 od 29. decembra 2014. godine. iskorišten za pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.

Nakon navedenog pokrića gubitak iz ranijih godina na dan 31.decembra 2014. godine iznosi 298,068 KM (na dan 31.decembra 2013.godine -828,705 KM).

**c) Zakonske rezerve**

Zakonske rezerve na dan 31.decembra 2014. godine iznose 5,719 KM (na dan 31.decembra 2013. godine – 5,629 KM) i nastale su raspodjelom dobitka ostvarene u ranijim godinama u skladu sa članom 231 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, i to najmanje u visini 5% od dobitka tekuće godine, sve dok te rezerve ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala ili statutom određeni veći dio osnovnog kapitala.

Zakonske rezerve su nastale na izdvajanjem iz dobitka ostvarenog 2013. godine (90 KM) i izdvajanjem iz dobitka ranijih godina (5,629 KM). Mogu se koristiti se za pokriće gubitka ako prelaze iznos 10% osnovnog od kapitala ili za povećanje osnovnog kapitala.

**d) Statutarne rezerve**

Statutarne rezerve na dan 31. decembra 2014. godine iznose 49,083 KM (na dan 31.decembra 2013.godine – 49,083 KM) su takođe nastale izdvajanjem iz dobitka ostvarenog u ranijim godinama a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i Statuta Društva. Mogu se koristiti se za pokriće gubitka ili za povećanje osnovnog kapitala.

**19. KRATKOROČNE OBAVEZE**

Kratkoročne obaveze na dan 31. decembra 2014. godine čine:

	<b>U KM</b>	
	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Kratkoročni krediti NLB Razvojne banke	245,157	162,368
Kratkoročni revolving kredit	<u>34,643</u>	<u>33,729</u>
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b><u>279,800</u></b>	<b><u>196,097</u></b>

Obaveze po kratkoročnim kreditima na dan 31.decembra od 245,157 KM se odnose na dva kredita odobrena od NLB Razvojne banke a.d., Banja Luka, Filijala Prnjavor (dalje: Banka);

- Društvo je 14. oktobra 2015. godine sa Bankom zaključilo ugovor o kreditu broj 05-02/4-818-2/14 u inicijalnom iznosu od 207,921 KM uz nominalnu kamatu od 6,6% na godišnjem nivou sa rokom otplate od 36 mjeseci u svrhu refinansiranja postojećeg kredita.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**19. KRATKOROČNE OBAVEZE (NASTAVAK)**

- Društvo je 14. oktobra 2015. godine sa Bankom zaključilo ugovor o okvirnom kreditu broj 05-02/4-819-2/14 u inicijalnom iznosu od 50,000 KM uz nominalnu kamatu od 6,77% na godišnjem nivou sa rokom otplate na 36 mjeseci u svrhu finansiranja obrtnih sredstava.

Kao obezbijedenje obaveza po ovim kreditima Banka je izvršila upis hipoteke zasnovane na notarski obrđenom ugovoru na nekretnine kao k.č. broj 396/25 'Ćušica' - Veterinarska stanica sa dvorištem površine 3,759 m<sup>2</sup> i upisane u Zk. uložak broj 739 k.o. Prnjavor po starom premjeru što odgovara nekretninama označenim kao k.č. br. 674/7 'Ćušica' - Veterinarska stanica površine 1,265 m<sup>2</sup> i dvorište površine 2,494 m<sup>2</sup> upisano u Pl. br. 2933/2 k.o. Prnjavor po novom premjeru, vlasništvo „Vetprodukt“ a.d., Prnjavor sa dijelom 1/1, a što u naravi predstavlja veterinarska stanica sa dvorištem koja se nalazi u ulici Vojvode Stepe bb, Prnjavor, procijenjene vrijednosti u iznosu od 450,840 KM, sa zabranom otuđenja i daljeg opterećenja ovih nekretnina.

Osim toga Banka je kao obezbijedenje po ovim kreditima uzela potpisane bjanko mjenice i mjenične izjave potpisane u ime Društva i lične potpisane u ime direktora Društva.

Kao obezbijedenje po navedenom kreditu Društvo je Banci obezbijedilo bjanko potpisane mjenice sa mjeničnim izjavama u ime Društva, bjanko potpisane naloge za plaćanje i polisu osiguranja nekretnina datih pod hipoteku vinkuliranu u korist Banke uz obavezu dostavljanja dokaza Banci o plaćenju premije osiguranja za svaku godinu te lične bjanko potpisane mjenice i mjenične izjave od direktora Društva.

Društvo je sa Unicredit bankom d.d. Sarajevo, filijala Prnjavor dana 22.aprila 2014. godine zaključilo ugovor o kratkoročnom, revolving, kreditu na iznos od 35.000 sa rokom otplate od 360 od dana stavljanja sredstava na raspolaganje uz kamatnu stopu od 9.99% na iskorišteni iznos prekoračenja. Obaveze Društva po ovom kreditu na dan 31. decembra 2014. godine iznose 34,643 KM.

Kao obezbijedenje po navedenom kreditu Društvo je Banci obezbijedilo bjanko potpisane mjenice sa mjeničnim izjavama u ime Društva, bjanko potpisane naloge za plaćanje i lične bjanko potpisane mjenice i mjenične izjave direktora Društva.

**20. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembra 2014. godine čine:

	<b>U KM</b>	
	<b>2014.</b>	<b>2013.</b>
Dobavljači u zemlji	191.067	165,934
Dobavljači u inostranstvu	94.510	154,169
Obaveze za primljene avanse	92	-
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b>285.669</b>	<b>320,103</b>

Najznačajnije pojedinačne obaveze prema dobavljačima u zemlji su obaveze prema; "David trade" d.o.o., Doboj (27,441 KM), "Supermix" d.o.o., Banja Luka (22,872 KM), "Poljovet" d.o.o., Gradačac (19,047 KM), "Bisprom" d.o.o., Banja Luka (17,447 KM), "Brovis" d.d., Visoko (15,000 KM), Comp-Astor d.o.o., Novi Grad (14,926 KM), Elektro Krajina a.d., PJ Elektrodistribucija Prnjavor (10,529 KM), "Gold-MG" d.o.o. Gradiška (9,052 KM), "Mikropek" d.o.o., Banja Luka (6,438 KM), "MIM Coop" d.o.o, Banja Luka (4,958 KM), i drugi.

Najznačajniji promet u tekućoj godini ostvaren sa dobavljačima u zemlji je promet sa: "Nutrino" d.o.o., Laktaši (118,943 KM), "David trade" d.o.o., Doboj (184,474 KM), Comp-Astor d.o.o., Novi Grad (88,114,46 KM), "Superpremix" d.o.o., Banja Luka (28,000 KM), "Gold-MG" d.o.o. Gradiška (25,509 KM) i "Mikropek" d.o.o., Banja Luka (4,718 KM).

Pojedinačne obaveze prema dobavljačima u inostranstvu odnose se na obaveze prema: "Andrea II" d.o.o., Bačka topola, Srbija (48,443,72 KM) i "Babolna Tetra" Kft., Babolna, Mađarska (46,067 KM).



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**20. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (NASTAVAK)**

Promet u tekućoj godini ostvaren sa dobavljačima u inostranstvu je promet sa društvom “Babolna Tetra” Kft., Babolna, Mađarska (25,913 KM) i promet sa društvom “Andrea II” d.o.o., Bačka topola, Srbija (52,710 KM).

Od ukupno iskazanih obaveza prema dobavljačima do datuma bilansa je izmireno 16,737 KM prema dobavljačima u zemlji.

**21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

Ostale tekuće obaveze na dan 31. decembra 2014. godine obuhvataju:

	U KM	
	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, porezi i doprinosi	29,111	25,317
Obaveze za isplatu dividendi	1,505	1,768
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine	662	1,065
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	<u>152</u>	<u>168</u>
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b><u>31,430</u></b>	<b><u>28,318</u></b>

Obaveze za neto zarade, poreze i doprinose na zarade i naknade zarada se najvećim dijelom odnose odnose na obaveze za redovne neto plate za decembar 2014.godine (10,837 KM), obaveze za poreze na plate (638 KM), obaveze za doprinose na plate uključujući doprinos za solidarnost od (17,252 KM) koje su izmirene u februaru 2015.godine u iznosu od 6,397 KM.

Obaveze za poreze,carine i druge dažbine odnose se na obaveze po osnovu naknada za korišćenje komunalnih i opštredruštvenih dobara i to za; korišćenje voda ( 286 KM ), reprodukciju šuma (239 KM) i protivpožarnu zaštitu ( 137 KM) koje su izmirene u februaru 2015.godine u iznosu od 286 KM.

Obaveza za porez na dodatu vrijednost (152 KM) se odnosi na porez na manjak robe utvrđen prilikom godišnjeg popisa.

Od ukupno iskazanih ostalih kratkoročnih obaveza na dan do dana bilansa isplaćene su obaveze za neto plate za decembar (10,838 KM), obaveze za doprinose na plate (6,397 KM) i obaveza za vodoprivredni doprinos (286 KM).

**22. ZARADA PO AKCIJI**

	U KM	
	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Dobitak (gubitak) obračunskog perioda	1.766	1,811
Prosječan ponderisani broj izdatih akcija	<u>1,509,082</u>	<u>1,509,082</u>
Zarada po akciji	<b><u>0.00117</u></b>	<b><u>0.00120</u></b>

**23. SUDSKI SPOROVI**

Prema izjavi rukovodstva, Društvo na dan 31.decembra 2014.godine ne vodi sudske sporove ni u svojstvu tuženog ni u svojstvu tužioca stoga nije bilo potrebe za procijenom potencijalnih obaveza i rezervisanjem sredstava po tom osnovu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2014. i 2013. godine

**24. ODNOSI SA POVEZANIM LICIMA**

Društvo nema povezanih pravnih i fizičkih lica te u toku 2014. godine nije imalo transakcija koje je, u skladu sa MRS 24 - Objavljivanja o povezanim stranama, bilo obavezno da objavi u ovim napomenama uz priložene finansijske izvještaje.

**25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI**

Društvo je izloženo različitim vrstama rizika na osnovu svojih aktivnosti koje, između ostalog, uključuju analize, procjene i prihvatanje određenog stepena rizika ili kombinacije rizika, kao i upravljanje istim.

**25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)**

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima,
- Riziku likvidnosti,
- Kreditnom riziku.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.

**25.1 Tržišni rizik**

***(a) Rizik od promjene kursa stranih valuta***

Društvo nije izloženo riziku od promjene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, a koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno EUR. Devizni rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti *i/ili sa valutnom klauzulom*. Društvo u svom poslovanju nije imalo deviznih transakcija i otvorenih deviznih pozicija izloženih promjeni kursa strane valute. U mjeri u kojoj to bude potrebno, Društvo će minimizirati devizni rizik kroz minimiziranje otvorenih deviznih pozicija.

***(b) Rizik od promjene kamatnih stopa***

Društvo nije izloženo rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. S obzirom da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod Društva i tokovi gotovine u velikoj mjeri su nezavisni od promjena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promjena fer vrijednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno iz obaveza po osnovu primljenih kredita od banke. Društvo nema kredita koji su primljeni sa varijabilnom kamatnom stopom, koja je vezana za Euribor i koje izlažu Društvo kamatnom riziku tokova gotovine.

Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promjene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranje. Aktivnosti upravljanja rizicima imaju za cilj da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su tržišne kamatne stope na nivou koji je u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

**25.2 Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cjeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
31. decembar 2014. i 2013. godine

25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

25.2 Rizik likvidnosti (nastavak)

Društvo neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

Društvo ima pristup izvorima finansiranja. Sredstva se prikupljaju putem kratkoročnih i dugoročnih kredita.

Sledeća tabela predstavlja ročnost dospjeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospjeća na dan 31. decembra 2014. godine:

U KM	Do 6 meseci	Od 6 mjeseci do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	834	-	-	-	834
Potraživanja i Kratkoročni finansijski Plasmani	15,852	51,954	12,652	-	80,458
Ukupno sredstva	16,686	51,954	12,652	-	81,292
Kratkoročne finansijske obaveze	-	150,156	-	-	150,156
Obaveze iz poslovanja	285,577	-	-	-	285,577
Dugoročne obaveze	-	-	131,902	-	131,902
Ostale kratk.obaveze	32,216	-	-	-	32,216
Ukupno obaveze	317,793	-	131,902	-	599,851
<b>Ročna (ne)usklađenost na dan 31. decembra 2014.</b>	<b>(301,107)</b>	<b>51,954</b>	<b>(119,250)</b>	<b>-</b>	<b>(518,559)</b>

Slijedeća tabela predstavlja ročnost dospjeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospjeća, na dan 31. decembra 2013. godine:

U KM	Do 6 meseci	Od 6 mjeseci do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6,618	-	-	-	6,618
Potraživanja i Kratkoročni finansijski Plasmani-potraživanja	14,070	55,339	12,652	-	82,061
Ukupno	20,688	55,339	12,652	-	88,679
Kratkoročne finansijske obaveze	-	196,097	-	-	196,097
Obaveze iz poslovanja	320,103	-	-	-	320,103
Dugoročne obaveze	-	-	-	-	-
Ostale kratk.obaveze	28,318	-	-	-	28,318
Ukupno	348,421	196,097	-	-	544,518
<b>Ročna (ne)usklađenost na dan 31. decembra 2013.</b>	<b>(327,733)</b>	<b>(140,758)</b>	<b>12,652</b>	<b>-</b>	<b>(455,839)</b>

## 25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

### 25.3 Kreditni rizik

Društvo je u pregovorima sa banakom oko znavljanja obaveza po kratkorocnim kreditima i tekućem dospijecu za 2014-tu godinu. Iako pregovori do datuma sastavljanja finansijskih izvjestaja nisu završeni Rukovodstvo Društva očekuje povoljan ishod.

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrijednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.

Društvo je izloženo kreditnom riziku a obezbjeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mjera i aktivnosti na nivou Društva.

#### *Potraživanja*

Maksimalna izloženost Društva po osnovu kreditnog rizika za potraživanja od kupaca i druga potraživanja data je u slijedećoj tabeli:

<u>U KM</u>	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Kupci u zemlji	51,954	55,339
Ostala kratkoročna potraživanja	12,652	12,652
<b>Ukupno</b>	<b>64,606</b>	<b>67,991</b>

### 25.4 Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. U Republici Srpskoj ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocjeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrijednosti te imovine.

Fer vrijednost finansijskih sredstava koja su iskazana po amortizovanoj vrijednosti procjenjuje se diskontovanjem novčanih tokova korišćenjem kamatne stope po kojoj bi Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Društvo smatra da iskazana knjigovodstvena vrijednost potraživanja, nakon umanjenja za ispravku vrijednosti po osnovu obezvrijeđenja, kao i nominalna vrijednost obaveza iz poslovanja, približno odražava njihovu tržišnu vrijednost. Fer vrijednost obaveza po kreditima procjenjuje se diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata. Ovako utvrđena fer vrijednost ne odstupa značajnije od vrijednosti po kojoj su iskazane obaveze po kreditima u poslovnim knjigama Društva. Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

## 26. PORESKI RIZICI

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobitak i poreze na plate (socijalne poreze) zajedno sa drugim porezima.



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**26. PORESKI RIZICI (NASTAVAK)**

Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda; dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer.

Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je pet godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

Iako rukovodstvo Društva smatra da Društvo posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa svim transakcijama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.

Rukovodstvo Društva smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje Društva.

**27. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE**

***Solidarna jemstva Društva***

Društvo nema prihvaćenih i potpisanih solidarnih jemstava u cilju obezbjeđenja kredita drugim pravnim i fizičkim licima kao ni potpisanih bjanko mjenica i naloga za plaćanja ni datu hipoteku nad nekretninom u vlasništvu Društva u ime bilo kakvih solidarnih jemstava datih drugim pravnim i fizičkim licima.

***Preuzete obaveze po kreditima***

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 19 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo je potpisalo dva ugovora o kreditima sa “NLB Razvojnog bankom” a.d., Banja Luka, filijala Prnjavor i jedan ugovor sa Društvo je sa Unicredit bankom d.d. Sarajevo, filijala Prnjavor.

Do dana sastavljanja finansijskih izvještaja za 2014. godinu Društvo nema neiskorišćenih (nepovučenih) kreditnih sredstava po osnovu navedenih ni po osnovu novih ugovora o kreditima.

Na dan 31. decembra 2013. godine na nekretnine Društva ukupne sadašnje vrijednosti od 965,622 KM su uknjižene hipoteke ili zaloge za obezbjeđenje potraživanja banaka po osnovu kredita odobrenih Društvu (Napomena 19).

U izvještajnoj godini nije bilo zahtjeva od strane banke za procesuiranje kolaterala. Rukovodstvo Društva smatra da Društvo neće biti značajno izloženo navedenom riziku od otplate obaveza po osnovu kredita u narednim izvještajnim periodima.

**28. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSIRANJA**

Nakon dana sastavljanja bilansa nije bilo događaja koji bi imali uticaj na iskazane rezultate poslovanja Društva i njegov finansijski položaj u revidiranim finansijskim izvještajima za 2014. godinu.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

**31. decembar 2014. i 2013. godine**

**31. TEKUĆA EKONOMSKA SITUACIJA I NJEN UTICAJ NA POSLOVANJE DRUŠTVA**

Kao što se i očekivalo, u toku 2014. godine Društvo je, kao i većina drugih privrednih subjekata u Republici Srpskoj, bilo pod određenim uticajem finansijske krize i pogoršanih ekonomskih uslova poslovanja na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Vjerovatno je da će Društvo i u 2015. godini, a možda i poslije toga, poslovati u otežanim i neizvjesnim privrednim okolnostima i to kao posljedica slabljenja opštih ekonomskih aktivnosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Uticaj ove krize na poslovne operacije Društva nije moguće u cjelosti predvidjeti, i zbog toga postoji element opšte poslovne neizvjesnosti.

Tekuća finansijska kriza je do sada, imala izvjesni uticaj na finansijsko stanje i performanse Društva, prije svega zbog otežane naplate potraživanja i značajnog smanjenja tražnje za proizvodima i uslugama Društva, što je rezultiralo nedovoljnim ostvarenjem planiranih prihoda od osnovne djelatnosti i usporenim izmirenjem tekućih obaveza. Pogoršavajuća ekonomska situacija će najvjerovatnije uticati i na dalja kretanja na tržištu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i okruženja, što može rezultovati u dodatnom smanjenju poslovnih aktivnosti Društva. Ovo može direktno uticati na iznose očekivanih prihoda od osnovne djelatnosti Društva u 2014. godini.

Rukovodstvo Društva smatra da će u narednom periodu ipak biti u mogućnosti da obezbijedi adekvatna sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti kroz povećanja obima poslovanja, kako ne bi imalo problema u izmirivanju dospjelih obaveza u narednim obračunskim periodima.

**32. DEVIZNI KURSEVI**

Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primijenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u Konvertibilne marke, za pojedine glavne valute su bili sljedeći:

**KM**

	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
EUR	1.95583	1.95583
Dinar (RSD)	1.61575	1.43679

Dana, 31. decembra 2014. godine

Direktor

\_\_\_\_\_  
Dragica Planinčić